

t21\_tex\_4

(TMQv5uXh8BWBW97VaVkqFwXtNuvLjAHm4Xs)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_tex\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_tex\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_setfam\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_tex\_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X2))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1\_tarski (k1\_tarski X0) X1) \Leftrightarrow (X0 \in X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1\_tarski X0 X1) \wedge (r1\_tarski X1 X2)) \Rightarrow (r1\_tarski X0 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (((v1\_tex\_4 X1 X0) \wedge (X2 \in X1)) \Rightarrow \\ & (r1\_tarski X1 (k2\_tex\_4 X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (r1\_tarski (k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0) X1) (k2\_tex\_4 X0 X1))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (v1\_tex\_4 (k5\_setfam\_1 (u1\_struct\_0 X0) (k1\_tex\_4 X0 X1)) X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k6\_domain\_1 X0 X1 = k1\_tarski X1) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0 (u1\_struct\_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (l1\_struct\_0 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((l1\_pre\_topc X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k2\_tex\_4 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k2\_tex\_4 X0 X1 = k5\_setfam\_1 (u1\_struct\_0 X0) (k1\_tex\_4 X0 X1))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1\_tarski X0 X1) \wedge (r1\_tarski X1 X0)) \quad (12)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X2 \in k2\_tex\_4 X0 X1) \Leftrightarrow (k2\_tex\_4 X0 X2 = k2\_tex\_4 X0 X1))))$$